



Lonwabo u rhandza ku pfuna kokwana wa yena wa xisati ku byala  
matsavu leswaku a ta swekela vandyangu swakudya leswo tsokombela.

U na ku navela leswaku siku rin'wana u ta pfula khefi yo sweka  
swakudya naswona u ta sweka tanihi kokwana wa yena wa xisati.



Free online books and tips for  
reading with young children at  
[bookdash.org](https://bookdash.org)

Xitsonga



# Tirhisipi ta Lonwabo

Mihlali Khumalo

Sarah Rose de Villiers

Zandile Maxet Makina

